

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

Time	Home		Visitor
20-Feb			
8:15	12 # 1		12 # 2
9:30	12 # 4		12 # 5
10:45	13 # 1		13 # 2
12:00	13 # 3		13 # 4
1:15	09 # 1		09 # 2
2:30	09 # 3		09 # 4
3:45	11 # 1		11 # 2
5:00	11 # 3		11 # 4
6:15	08 # 1		08 # 2
7:30	08 # 3		08 # 4
21-Feb			
8:15	10 # 1		10 # 2
9:30	10 # 4		10 # 5
12:00	12 # 1		12 # 3
1:15	12 # 4		12 # 6
2:30	09 # 1	*	09 # 3
3:45	13 # 2	*	13 # 4
5:00	11 # 1		11 # 3
6:15	11 # 2		11 # 4
7:30	06 # 1		06 # 3
22-Feb			
5:00	13 # 1		13 # 3
6:15	10 # 4	*	10 # 6
7:30	10 # 1	*	10 # 3

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

8:45	09 # 2		09 # 4
23-Feb			
8:15	10 # 2		10 # 3
24-Feb			
5:00	12 # 2		12 # 3
6:15	12 # 5		12 # 6
7:30	10 # 5		10 # 6
8:45	06 # 1		06 # 2
26-Feb			
5:00	13 # 1		13 # 4
6:15	13 # 2		13 # 3
7:30	10 # 1	*	10 # 3
8:45	08 # 2		08 # 4
27-Feb			
8:15	12 # 4		12 # 5
9:30	12 # 1		12 # 2
10:45	10 # 4		10 # 5
12:00	10 # 1		10 # 2
1:15	11 # 1		11 # 4
2:30	09 # 2	*	09 # 3
3:45	09 # 1		09 # 4
5:00	11 # 2	*	11 # 3
6:15	08 # 1	*	08 # 3
7:30	06 # 3		06 # 2

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

28-Feb			
8:15	12 # 1		12 # 3
9:30	12 # 4		12 # 6
12:00	10 # 2	*	10 # 3
1:15	13 # 1		13 # 2
2:30	13 # 3		13 # 4
3:45	10 # 4	*	10 # 6
5:00	08 # 2		08 # 3
6:15	08 # 1		08 # 4
7:30	06 # 1		06 # 2
01-Mar			
5:00	12 # 2		12 # 3
6:15	12 # 5		12 # 6
7:30	08 # 1		08 # 2
8:45	09 # 1		09 # 2
02-Mar			
8:15	10 # 5		10 # 6
03-Mar			
5:00	11 # 3		11 # 4
6:15	11 # 1		11 # 2
7:30	08 # 3		08 # 4
8:45	06 # 1		06 # 3
05-Mar			

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

5:00	13 # 1		13 # 3
6:15	13 # 2		13 # 4
7:30	09 # 3		09 # 4
8:45	06 # 2		06 # 3
06-Mar			
8:15	12 # 1		12 # 2
9:30	12 # 4		12 # 5
10:45	11 # 1		11 # 3
12:00	11 # 2		11 # 4
1:15	10 # 1		10 # 2
2:30	10 # 4		10 # 5
3:45	09 # 1		09 # 3
5:00	09 # 2		09 # 4
6:15	08 # 1		08 # 2
7:30	08 # 3		08 # 4
07-Mar			
8:15	12 # 6		12 # 4
9:30	12 # 3		12 # 1
12:00	13 # 4		13 # 1
1:15	13 # 3		13 # 2
2:30	10 # 6		10 # 4
3:45	10 # 3		10 # 1
5:00	11 # 4		11 # 1
6:15	11 # 3		11 # 2
7:30	06 # 1		06 # 2

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

08-Mar		
5:00	12 # 2	12 # 3
6:15	10 # 2	10 # 3
7:30	09 # 4	09 # 1
8:45	09 # 3	09 # 2
09-Mar		
8:15	08 # 4	08 # 1
10-Mar		
5:00	12 # 5	12 # 6
6:15	10 # 5	10 # 6
7:30	08 # 3	08 # 2
8:45	06 # 3	06 # 1
12-Mar		
5:00	13 # 1	13 # 2
6:15	13 # 3	13 # 4
7:30	10 # 1	10 # 2
8:45	06 # 2	06 # 3
13-Mar		
8:15	12 # 4	12 # 5
9:30	12 # 1	12 # 2
10:45	11 # 1	11 # 2
12:00	11 # 3	11 # 4
1:15	10 # 4	10 # 5
2:30	09 # 1	09 # 2

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

3:45	09 # 3		09 # 4
5:00	08 # 1		08 # 2
6:15	08 # 3		08 # 4
7:30	06 # 1		06 # 2
14-Mar			
8:15	13 # 3		13 # 1
9:30	13 # 4		13 # 2
12:00	12 # 3		12 # 1
1:15	12 # 6		12 # 4
2:30	10 # 3		10 # 1
3:45	10 # 6		10 # 4
5:00	11 # 3		11 # 1
6:15	11 # 4		11 # 2
7:30	06 # 3		06 # 1
15-Mar			
5:00	12 # 3		12 # 2
6:15	09 # 3		09 # 1
7:30	09 # 4		09 # 2
8:45	08 # 3		08 # 1
16-Mar			
8:15	08 # 4		08 # 2
17-Mar			
5:00	12 # 6		12 # 5
6:15	10 # 3		10 # 2

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

7:30	10 # 6		10 # 5
8:45	06 # 3		06 # 2
19-Mar			
5:00	13 # 1		13 # 4
6:15	13 # 2		13 # 3
7:30	09 # 4		09 # 1
8:45	09 # 3		09 # 2
20-Mar			
8:15	12 # 2		12 # 1
9:30	12 # 5		12 # 4
10:45	11 # 4		11 # 1
12:00	11 # 3		11 # 2
1:15	10 # 1		10 # 2
2:30	10 # 4		10 # 5
3:45	09 # 1		09 # 2
5:00	08 # 4		08 # 1
6:15	08 # 3		08 # 2
7:30	06 # 1		06 # 2
21-Mar			
8:15	12 # 6		12 # 4
9:30	12 # 3		12 # 1
12:00	13 # 1		13 # 2
1:15	13 # 3		13 # 4
2:30	11 # 1		11 # 2
3:45	11 # 3		11 # 4

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

5:00	10 # 3		10 # 1
6:15	10 # 6		10 # 4
7:30	06 # 3		06 # 1
22-Mar			
5:00	12 # 2		12 # 3
6:15	10 # 2		10 # 3
7:30	10 # 5		10 # 6
8:45	08 # 1		08 # 2
23-Mar			
8:15	08 # 3		08 # 4
24-Mar			
5:00	12 # 5		12 # 6
6:15	09 # 3		09 # 4
7:30	10 # 1	*	10 # 3
8:45	06 # 2	*	06 # 3
26-Mar			
5:00	13 # 3		13 # 1
6:15	13 # 4		13 # 2
7:30	08 # 3		08 # 1
8:45	08 # 4		08 # 2
27-Mar			
7:00	13 # 2	*	13 # 3
8:15	12 # 1		12 # 2



Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

9:30	12 # 4	*	12 # 5
10:45	11 # 1		11 # 3
12:00	11 # 2		11 # 4
1:15	10 # 1		10 # 2
2:30	10 # 4		10 # 5
3:45	09 # 1		09 # 3
5:00	09 # 2		09 # 4
6:15	06 # 1		06 # 2
7:30	08 # 1	*	08 # 4
28-Mar			
8:00	13 # 1	*	13 # 4
2:30	10 # 4	*	10 # 6
3:45	12 # 1	*	12 # 3
5:00	12 # 4	*	12 # 6
6:15	08 # 2		08 # 3
7:30	06 # 1		06 # 3
29-Mar			
5:00	12 # 2		12 # 3
6:15	10 # 2		10 # 3
7:30	10 # 5		10 # 6
8:45	09 # 1		09 # 4
30-Mar			
8:15	09 # 2		09 # 3
31-Mar			

Quick Feet 3 on 3 Feb - Mar 2021

5:00	12 # 5		12 # 6
6:15	11 # 1		11 # 4
7:30	11 # 2		11 # 3
8:45	06 # 2		06 # 3